

La Font Nadau,

Vos parle 'quì de vielh. L'i avia en defòra daus barris de Sent-Auveng, 'na jòuna femna, la Janeta, que vivia dins-t'un cròs de maison, rasis 'na font. L'eslau de 'quela font que surtia dau rochier se botjava dins-t'un peschier, mòda de peschier. Qu'es 'qui que les femnas, las pauchas daus notables dau borg e la dau curat se tornavan trobar per la bujada e subretot per clampar un piti.



Nòstra paubra Janòta era d'enguera jòuneta e desjà veva. Son pair, lo defunt "Trainapalha" l'avia plaçada, per fin de 'ver 'na bocha de mins a nurit, chas lo Mossur de Vilanuòva, un domeni jur't a l'òrle de la forest de Rechoart. 'Qu'es de la gents qu'avian dau ben e qu'avian de que...! La pita devia 'ver a pus pres vonze ans. 'La li demoret quatre o cinc ans. 'La fasia tot çò que i avia a far, qu'era pas lo trabalh que li portava pena. Quò li 'ribava tanben de gardar l'ovelhas dins la prada dau "Grand-Bòsc". E dins queu grand bòsc n'i avia daus buchairons que buchaironavian. L'un de ilhs, lo Toine, un plan gente goïat per ma arma, avia remarca la jòuna bargiera. 'La li plasia, e 'l'avia aprochada. 'L'avia aprochada de si pres que 'la se metet a uflar de l'embonilh. Fauquet lo maridar e vistament e qu'es coma quò que se torneren trobar dins 'quela paubra bicòca rasis Sent-Auveng. Quauques mes pus tard un aubre que viret mau esbolhet lo paubre Toine. La Janeta se tornet trobar tota sola coma son pitit, lo Janton, un mainatjon chaitiu e malandros. En mai, avia 'trapat la crota de lach. A causa de quò, la Janeta ne podia mesma pus 'nar querit de l'aiga a la font, las femnas lu li defendian, de peur de 'trapar a lur torn lo mau dau Janton. 'Laidonc la Janeta e son pitit eran botats de costa; si tan ben que, quand venguet lo ser de Nadau 'la ne se sentet pas lo còr de 'nar a la messa de miègnuech. Apres 'ver coconat e ninat son Jantonet 'la n-anar se coijar.

A segre...

Jan-GL. Ducourtieux; maison-de-pais87@orange.fr

La Font-Nadau, (la Fontaine de Noël)

Je vous parle d'il y a bien longtemps déjà. Au pied des remparts de Saint-Auvent vivait, dans une pauvre mesure à côté d'une fontaine, une jeune femme, la Jeanette. Le trop plein de cette source qui sortait du rocher, se déversait dans un trou d'eau qui servait de lavoir. C'est ici que les femmes, les servantes des notables du bourg et celle du curé se retrouvaient pour laver le linge et surtout bavarder.

Notre pauvre Jeannette était jeune et déjà veuve. Son père, le défunt "Trainapalha" l'avait placée chez Monsieur de Villeneuve, un domaine juste à la lisière de la forêt de Rochechouart. C'était de gros et riches propriétaires...! La petite avait à peu près onze ans. Elle est restée à leur service environ quatre ou cinq ans. Elle était vaillante et faisait tout ce qu'il y avait à faire. Il lui arrivait aussi de garder les moutons dans le pré du "Grand-Bois". Et dans ce grand bois il y avait des bûcherons qui bûcheronnaient. L'un d'entre eux, l'Antoine, un beau garçon, ma foi, avait remarqué la jeune bergère. Elle lui plaisait, et il l'avait approchée. Il l'avait approchée de si près qu'elle tomba enceinte. Il fallut très vite les marier et c'est ainsi qu'ils se retrouvèrent dans cette pauvre "bicoque". Quelques mois plus tard un arbre pivota en tombant et écrasa le pauvre Antoine. La "Janette" se retrouva seule avec son petit, le "Jeantou", un garçonnet chétif et maladif. En plus, il était couvert d'eczéma que l'on appelait aussi "croûte de lait". A cause de cela, elle ne pouvait plus aller puiser de l'eau à la fontaine. Les autres femmes le lui interdisaient, de peur d'attraper à leur tour la maladie du "gouïat". Donc, la "Janette" et son "Jeantou" étaient mis de côté; tant et si bien que le soir de Noël elle ne se sentit pas le cœur pour assister à la messe de minuit. Après avoir cajolé et bercé son petit Jean elle partit se coucher.

A suivre...

